

BOTHO YA TLHAELETSANO GO TLHALOSA KA SETLHABI?

Setlhabi se fa kae?




Setlhabi se ntse jaang?



Setlhabi se tla neng?




Setlhabi se tla jaang?



Setlhabi se nna sebaka se se kanakang?




Fa o akanya ka setlhabi se, se bosula jo bo ntseng jaang?



Ke kopa o nthuse



Batla



© CAAC 2020

This is a visual schedule. A visual schedule can help people to understand how a sequential process or procedure works. It is especially helpful for people with intellectual disabilities or autism, to help them understand what to do next or what will happen next. When a person is able to anticipate what will happen next it can decrease their anxiety and increase their independence. To use the visual schedule, before an activity sit with the person and explain the procedure to them step by step, pointing to the pictures as you go. During the procedure before each step show the person the picture and when that step is completed show them that you are moving on to the next step.

*symbols from www.bildstod.se